☐

Maltera

Maltera[2] (*Lingwa Maltija*) Maltako bi hizkuntza ofizialetako bat da, ingelesarekin batera. Haren jatorria arabieran zein feniziarren hizkuntzan ipintzen da, baina historian zehar, italieraren, sizilieraren nahiz ingelesaren mailegu eta eragin handia jaso du.

Maltera alfabeto latindarrez idazten den hizkuntza semitiko bakarra da. Maltera Australian ere hitz egiten da, bertara joandako Maltako herritar kopuru handia dela eta.

1936an, uharteko hizkuntza ofiziala bihurtu zen, ingelesarekin batera, ordu arte italiera izan baitzen ofiziala.

Erreferentziak

1. ↑ Maltera Ethnologuen (http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=mlt)
2. ↑ Euskaltzaindiaren 53. araua, (https://www.euskaltzaindia.eus/dok/arauak/Araua_0053.pdf) munduko estatuetako hizkuntza ofizialak.

Kanpo estekak

- Malteraren Nazio Kontseilua (http://www.kunsilltalmalti.gov.mt/)
- Malterazko literatura (http://www.letteraturamaltija.com/)
- Malterazko hedabideak (http://www.ba-malta.org/language/m_language.htm)

Maltera

Malti

Datu orokorrak	
Lurralde eremua	Malta, Kanada, Australia, AEB, Erresuma Batua, Gibraltar
Hiztunak	371.900[1]
Ofizialtasuna	Malta, Europako Batasuna
Araugilea	Il-Kunsill Nazzjonali ta' l-Ilsien Malti
Hizkuntza familia	
	hizkuntza nostratikoak afroasiar hizkuntzak Hizkuntza semitikoak arabiera Maghrebi Arabic (en) Q85189368
Informazio filologikoa	
Hizkuntza-tipologia	subjektua aditza objektua, SOV hizkuntza eta hizkuntza fusionatzailea
Genero gramatikalak	genero maskulino eta genero femenino
Alfabetoa	latindar alfabetoa eta Maltese Braille (en)
Hizkuntza kodeak	
ISO 639-1	`mt`
ISO 639-2	`mlt`
ISO 639-3	`mlt`
Ethnologue	`mlt (http://www.ethnologue.com/language/mlt)`
Glottolog	`malt1254 (https://glottolog.org/resource/languoid/id/malt1254)`
Wikipedia	`mt (https://mt.wikipedia.org)`

Autoritate kontrola	**Wikimedia proiektuak** · Datuak: Q9166 · Multimedia: Maltese language (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Maltese_language)

Identifikadoreak · GND: 4120245-4 (https://d-nb.info/gnd/4120245-4) · AAT: 300388796 (https://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=&logic=AND&note=&subjectid=300388796) ·
Hiztegiak eta entziklopediak · Britannica: url (https://www.britannica.com/topic/Maltese-language)

Hizkuntza honek bere Wikipedia du: Bisita ezazu.

Europar Batasuneko hizkuntza ofizialak

Alemana · Bulgariera · Daniera · Errumaniera · Eslovakiera · Esloveniera · Estoniera · Finlandiera · Frantsesa · Gaelera · Gaztelania · Greziera · Hungariera · Ingelesa · Italiera · Letoniera · Lituaniera · Maltera · Nederlandera · Poloniera · Portugesa · Suediera · Txekiera

---

"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Maltera&oldid=7206101"(e)tik eskuratuta

To ɔar

Nabigazioa

- Azala
-
- Txokoa
- Albisteak
- Aldaketa berriak
- Ausazko orria
- Laguntza
- Dohaintza egin

Tresnak

- Honanzko lotura duten orriak
- Lotutako orrietako aldaketak
- Fitxategia igo
- Orri bereziak
- Lotura iraunkorra
- Orri honen datuak
- Artikulu hau aipatu

Wikidata itema

Inprimatu/esportatu

- Liburu bat sortu
- PDF gisa jaitsi
- Inprimatzeko bertsioa

Beste proiektuetan

Wikimedia Commons

Beste hizkuntzak

- Novial
- Vepsän kel’
- Português
- Afrikaans
- Cebuano
- עברית

- Kiswahili
- 日本語
- Հայերեն
- Azərbaycanca
- Magyar
- தமிழ்
- ქართული
- Asturianu
- Võro
- مصرى
- Eesti
- Tagalog
- Српски / srpski
- Latviešu
- Fiji Hindi
- Русский
- Bosanski
- English
- Alemannisch
- Hrvatski
- Malti
- Slovenčina
- Ilokano
- Ελληνικά
- Македонски
- Ido
- Čeština
- Türkçe
- Corsu
- Svenska
- አማርኛ
- Íslenska
- Jawa
- العربية
- Gaelg
- Vèneto
- Български
- Беларуская (тарашкевіца)
- Sicilianu
- Català
- Gàidhlig
- Беларуская
- Interlingua
- 粵語
- فارسی
- Latina
- Piemontèis
- მარგალური
- La .lojban.
- Українська
- Hornjoserbsce
- Norsk nynorsk

- Emiliàn e rumagnòl
- ਪੰਜਾਬੀ
- Occitan
- Lingua Franca Nova
- Winaray
- Aragonés
- Føroyskt
- Italiano
- Dansk
- Қазақша
- Shqip
- Runa Simi
- मराठी
- Srpskohrvatski / српскохрватски
- Bahasa Indonesia
- Zazaki
- Nederlands
- Română
- Qaraqalpaqsha
- Tiếng Việt
- Brezhoneg
- ייִדיש
- Español
- Эрзянь
- Bân-lâm-gú
- ไทย
- ئۇيغۇرچە / Uyghurche
- Lumbaart
- Nedersaksies
- Ślůnski
- 吴语
- Коми
- Simple English
- Deutsch
- Bahasa Melayu
- Gaeilge
- Lietuvių
- پنجابی
- Ladino
- Polski
- Walon
- മലയാളം
- Limburgs
- Sardu
- اردو
- Frysk
- Slovenščina
- ★ Français
- Cymraeg
- Gagauz
- Esperanto
- Galego

- Norsk bokmål
- Suomi
- 한국어
- 中文
- Scots
- Malagasy

Aldatu loturak

Wikipedia Entziklopedia askea

Orriaren azken aldaketa: 26 azaroa 2019, 21:11.

Testua Creative Commons Aitortu-PartekatuBerdin 3.0 lizentziari jarraituz erabil daiteke; baliteke beste klausularen batzuk ere aplikatu behar izatea. Xehetasunen berri izateko, ikus erabilera-baldintzak.